



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Modelovanje i simulacija

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

ne popunjavati

**3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

5

**5. Status nastavnog predmeta:**

Obavezni       Izborni

**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:****7. Ograničenja pristupa:****8. Trajanje / semestar:**

1

8

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3
0
1

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Fakultet elektrotehnike

**11. Odsjek / Studijski program:**

Tehnički odgoj i informatika

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr.sc. Amir Tokić, red.prof

**13. E-mail nastavnika:**

amir.tokic@untz.ba

**14. Web stranica:****15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Osnovni cilj kursa je dati proširena znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modelovanje različitih vrsta dinamičkih sistema i njihovu simulaciju pomoću odgovarajućih numeričkih postupaka ili računarski baziranih simulacionih paketa.

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da poznaju: osnovne načine modelovanja dinamičkih sistema i to: električnih, mehaničkih, elektromehaničkih, fluidnih, pneumatskih, termalnih i elektrotermalnih sistema, mogućnosti primjene univerzalne analogije različitih sistema, analitičke tehnike rješavanja dinamike sistema, numeričke tehnike za simulaciju dinamike sistema.

Poznavati će namjenske programske platforme za modelovanje i simulacije kontinualnih, diskretnih i stohastičkih sistema.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Pojmovi i definicije: modelovanje i simulacija. Prednosti modelovanja i simulacije. Univerzalan pristup modelovanju različitih vrsta dinamičkih sistema: električni, mehanički, elektromehanički, fluidni, pneumatski, termalni, elektrotermalni sistemi. Analogije modela/sistema. Generalan pristup generisanje matrica u formi prostora stanja. Topološki problemi i algebarske petlje. Analitičke tehnike rješavanja jednačine prostora stanja: S – domen, Cayley-Hamiltonova teorema. Kruti i veoma kruti dinamički sistemi. Napredne numeričke tehnike simulacije sistema. Nelinearni modeli. Linearizacija modela. Modelovanje i simulacija diskretnih sistema. Modelovanje i simulacija stohastičkih sistema. Programske platforme za modelovanje i simulaciju različitih vrsta dinamičkih sistema.

**18. Metode učenja:**

Predavanja - obavezno prisustvovanje. Prikazuje se PowerPoint prezentacija, za dodatna objašnjenja se koristi ploča i kreda.

Laboratorijske vježbe - obavezno prisustvovanje studenata i aktivno sudjelovanje na nastavi. Vježbe se izvode u računarskom centru uz primjenu odgovarajućih softverskih paketa.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni ispit je kombinacija teoretskih pitanja i računskih primjera rađenih na predavanjima. Završni ispit je usmeni ispit koji se sastoji od diskusije seminarског rada i teoretskih pitanja.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita. Student može ostvariti maksimalno 100 bodova i to prema sljedećoj skali:

Test 1 - 45

Test 2 - 45

Ukupno predispitne obaveze - 90

Završni ispit - 10

**21. Osnovna literatura:**

- A. Tokić, Modelovanje i simulacija kontinualnih sistema, PrintCom, Tuzla, 2010.  
F. E. Cellier, Continuous System Modeling, Springer-Verlag, New York, 1991.  
F. E. Cellier, E. Kofman, Continuous System Simulation, Springer-Verlag, New York, 2006.

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2014/2015

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**